


ELAMBO

 . . .na mongongo na ngai mpo na mayangani ebele, zomi na mitano na Arizona. Tolekisaki ntango moko kitoko. Nkolo Yesu apambolaki biso na ndenge ya koleka, ya kofuluka mpenza. Bamekaki kosalela mwa moke lolenge ya kosala ya Nkolo, nazolikya ete, oyo ekoki kozala lolenge malamumu ya koloba yango, kokenda kuna mpe kopelisa móto na esika yango, liboso. Nakendeki kuna mikolo ebele liboso ya ntango, nasálaki mayangani zomi to zomi na mibale na mangomba minene nyonso ya motuya na Phoenix mobimba, Sunnyslope, ná Tempe ná Mesa, na etúka wana mobimba, mpe napelisasi móto zinga-zinga na yango, tóloba, na nsima nasalaki ete nyonso ékutana na mpokwa mitano ya likita. Mpe ezalaki likita oyo eleki monene mpenza, oyo tosálá na Amerika ya Nordi. Ezalaki likita moko monene. Ezalaki bilei ya ntongo na monene koleka, mpe—mpe lisusu li—limpati na mpokwa wana.

² Nayebi mpenza te bato boni bazuaki Molimo Mosanto. Ezalaki—ezalaki kikoto mpenza komona ndenge mingi bazuaki Molimo Mosanto, mpe ndenge mingi babikisamaki na maládi mpe—mpe babikisamaki na molimo, e—ezali mpenza malamumu mingi. Boye, tozongisi matondi na Nzambe, wana tozali komona ntango kokende liboso. Bato mingi ya lokumu bayaki. Moko na . . .

³ Likambo oyo ekosepelisa Ndeko Neville mingi. Namonaki motei moko ya Presbyterien, ya Université monene koleka ya ba-Presbytérien na . . .na ekólo oyo, kobína na Molimo. Oh, la la, ezalaki mpenza likambo, azuaki Molimo Mosanto. Na bongo ayebisasi ngai, alobaki: “Nazali na moko ya ba-bande na yo.” Alobaki: “Ezalaki malamumu mpenza te.” Alobaki: “Ezalaki, tóloba, bongo-bongo, kasi,” alobaki, “namemaki yango na eteyelo na biso mpe nayokisasi yango.” Mpe alobaki . . .Lokola azali moto monene ya psychologie kuna, afandisaki bango nyonso kimia. “Ee, basengelaki koyoka Yango mbala moko, ata bongo,” alobaki bongo. Mpe alobaki ete azalaki na . . .

⁴ Mpe alobaki ete abandaki kobína na Molimo na losambo na ye, nsima na ye kozua Molimo Mosanto, mpe balobaki: “Reverend, ntango nini okoyekola mabina ya sika?”

⁵ Alobaki: “Ntango eyanganelo na ngai ekoyekola oyo.” Nakanisasi wana ezalaki mpenza kitoko, boyebi, bokitani ya ba-Presbytérien, iyo, alobaki: “Ntango eyanganelo na ngai ekoyekola oyo.” Boye, ezali likambo moko ya malamumu. Ezali lokola mwa bebé, ya sika mpe azali ata . . .Ee, boyebi eloko oyo asengelaki kozala, mpo na kozala molakisi ya psychologie na

Université ya monene koleka ya ba-Presbiterien na Boston, ee, ezali na États-Unis.

⁶ Namonaki moko ya minganga minene ya lipaso ya motema ya lopitalo Mayo koteya, Nsango-malamu na Molimo mpe koloba minoko na sika. Oh, la la! Namonaki specialiste mosusu, ye azalaki Adventiste du Septième jour, ya... Ye a—a—azalaki specialiste ya motema ná mongongo mpe, ye mpe, mobange ya moto, azuaki libatisi ya Molimo Mosanto. Azuaki Yango. Na mpokwa moko natielaki ye maboko na kati ya lopángo yango, mpe azuaki Molimo Mosanto. Boye tozali...makambo ezali ebele mpenza, oyo Nkolo na biso asalaki, oyo tozozongisa matondi mpo na yango, mpe koleka mingi ndenge tozali komona mbala oyo.

⁷ Na bongo nalobaki na bango: “Bozali koyeba mpenza ngonga oyo tokómi, wana bangondo oyo balálaki babandi kosénga mafuta?” Ezalaki na ntango wana nde Mobali-na-libala ayaki, mpe bato, baoyo bamíléngélaki bakótaki. Oh, nazali na esengo mingi ya koyeba ete tozali kobika awa na mikolo oyo ya nsuka. Bomoni? Nandimi ete tozali kobika na moko na bantango ya somo mpenza koleka oyo mokili esilá koleka na yango, kaka liboso mpenza na Boyei na Nkolo. Ezali malamú mingi, boye te? Bókanisa naino, ata na ntango nini sikawa, Makomi nyonso ekómi pene na kokokisama! Na bongo, tozali kozela Ye ata na ntango nini. Mpe tosengelaki kobika mpenza na nsé na bilikya ya ndenge wana, ete, ata na ntango nini, ekoki kosalema. Bózala kati na kobondela, bómilengela!

⁸ Na moko na masolo ya moto na moto lelo, ngai, moko, nakútanaki na misionére moko ya Formose, mwasi ya mpiko, ya mibu ntuku nsambo na misato, kasi okokanisa ete azali na mibu pene na ntuku minei na mitano. Azali e—elenge Mwasi kino lelo, mpe asengelaki kozala mwasi moko kitoko na bolenge na ye. Alobaki ete akólaki na libota ya Baklisto, epai “iyo” elingaki koloba iyo, mpe “te” elingaki koloba te. Mpe akólaki na nsé ya malakisi ya sikisiki wana. Alobaki: “Ndeko Branham, na mibu pene na, oh,” alobaki, “pene na mibu mwambe, nakanisaki ete napésaki bomoi na ngai na Nkolo Yesu.” Alobaki: “Pene na mibu zomi na mibale, nabendamaki na motei moko boye ya denomination, ete nasengeli kozua lipamboli ya mibale,” mpe alobaki, “mpe nakweiyaki na libunga mpenza na likambo yango.” Kasi alobaki: “Pene na mibu zomi na nsambo, nazuaki mpenza Molimo Mosanto.” Mpe azóngi awa sikawa azali koluka kolamusa mangomba mosusu ya ba-Batiste oyo elali mpongi. Alobaki ete soki—soki asilá komona eloko moko oyo “ekúfá,” ye moko azali Batiste, alobaki, “ezali mangomba ekúfá ya ba-Batiste, oyo awa.” Abengaki yango “bandako-ya-bibembe.”

⁹ Nalobaki: “Ee, nabanzi ete ntango moto azali na kati ya etumba...” Nakanisi ete sikawa azali...Bókanisa naino, ngai ná mibu ntuku mitano na mibale, ye azalaki kuna

lokola misionére liboso ngai nábotama. Bongo, nakanisaka ete nabandáki kokóma mobange mingi mpo na kokende na elanga ya koteya. Mpe namilobeli: “Oh, la la, limbisa ngai, Nkolo.”

¹⁰ Kasi ye, azali naino makasi, ná makoki mpe mayele nyonso mpenza. Mpe ayebisaki ngai makambo oyo abikelaka na mobembo, mpe lolenge oyo bato bazali na bosenga ya Nsango-malamu na Formose, na—na Chine, mpe na Japon, mpe bongo na bongo. Boye balongolaki ye na elanga ya mosala, balobaki: “Okoki kokende na bilanga ya mosala te, nsima na yo koleka mibu ntuku nsambo, oyebi.” Boye bazongisaki ye. Kasi akolinga na ye kofanda kimia te, azokendeke na makita nyonso oyo ya ba-Batiste. Mpe alobaki: “Billy Graham,” alobaki, “lolenge oyo azalaki koteya nsango ya ba-Batiste, ezalaki koyokisa lingomba Batiste nsoni.” Alobaki: “Azomema bango mosika mingi mpenza te mpo bázua Molimo Mosanto,” alobaki. Oh, ndeko mwasi, kangama mpenza ná yango. Ezali malamumu. Alobaki ete ba-Chinois wana kuna, alobaki ete azalaki koboya kotika bango bákoba bongo, kaka mpo balobi: “Tondimi Yesu Klisto.” Alobaki: “Ezalaki malamumu,” kasi alobaki ete asalaki ete bítikala wana kino eloko moko ésalema, na ntango wana nde bazalaki kokóma Baklisto ya solosolo.

¹¹ Nalobaki: “Lolenge wana nde esalemaka, ndeko mwasi. Yébisa bango, bítikala kino eloko moko ésalema.”

¹² Bongo soki bantóma bálobaka, sikawa, nsima na mikolo libwa: “Tondimi ete tozui Yango, bomoni, tóyamba Yango bobele na kondima mpe tókoba na mosala na biso”? Bomoni, elingaki kosimba ata moke te. Bazelaki wana kino ntango bayebaki ete eloko moko esalemaki. Mpe yango nde kókóso na biso lelo, totikalaka ntango molai mpenza te. Ee, yango wana, nsima na yango tobikaka bomoi ya ndenge nyonso, tosalaka nyonso, etungisaka biso te, mpo totikalaka wana ntango molai mpenza te. Lelo tozali na kati, lobi tozali libanda, mpe *boye* ná *boye*. Soki totikalaki ntango molai mpenza na lolenge ete ókóta mpe ókanga ekuke nsima na yo, boye okotikalaka wana. Otiami elembo kino na mokolo ya lisiko na yo. Nazali mpenza na esengo na ntina na yango.

¹³ Mpe tolekisaki ntango malamumu mpenza, ndenge nalobaki, na Phoenix mpe na valley mobimba ná Baklisto mingi oyo bazalaka kuna, mingi kati na bango koyikáká mpiko ná bomoi na bango.

¹⁴ Nakendaki na South Mountain, ngai ná mwasi na ngai kuna na nsima. Mokolo moko ntango, baninga na ngai, ndeko na ngai ya mobali, Doc, atikalaki ná bana mibale oyo ya basi, mpe—mpe Ndeko mobali ná Ndeko mwasi Wood batikalaki ná oyo ya mobali, mpe ngai ná mwasi na ngai tosalaki mobembo ya babálani ya sika. Mpe alobaki: “Bill, oyebi, mobembo oyo ezalaki mpenza ya babálani ya sika, koleka oyo ya liboso.” Alobaki: “Mbala ya liboso oyo tokendeke na mobembo ya babálani ya sika,

eloko bobele moko oyo nasálaki ezalaki kofanda na moláko mpe kozela óuta na bokila,” alobaki bongo.

¹⁵ Nasalelaki mwa mayele moko boye, tóloba, boyebi. Namilobelaki: “Ee, sikawa, nazali na mbongo mingi te.” Nabómbáká mwa mbongo oyo esengelaki, na linzanza ya levíre, mpo nákende na mobembo ya bokila, mpe nzokande nasengelaki kobála na eleko ya automne yango. Boye, namílobelaki: “Tokosala yango nyonso mbala moko,” boyebi. Mpe—mpe lokola nazalaki kokende na mobembo ya bokila, elingaki mpe kozala mobembo ya babálani ya sika, boyebi, boye, tosangisaki yango nyonso. Kasi mbala oyo, tofutaki mpo na yango, mpe tobimaki mpenza, mpe, ee, tolekisaki ntango malamú.

¹⁶ Mpe mingi kati na bango bautaki na tabernacle oyo. Nabanzi ete Ndeko Sothmann, libota na ye ezali kuna na suka, mpe Ndeko Tom Simpson ná bamosusu, ná Ndeko Maguire, biso nyonso tolekisaki bantango malamú kati na Nkolo.

¹⁷ Na bongo, tokendaki likoló na South Mountain, oyo ezali mpenza na sudi ya Phoenix, mpe tomataki mosika na motungisi oyo ezalaka kuna. Hm! Motungisi na engumba ya mikolo oyo! Kokamwa te ete ntango bato babandaki koyíkana na mokili, lisumu, ná botomboki ekotaki. Natómbolaki miso kuna, mpe tofándaki likoló mpenza mpo tókoka komóna valley ya Phoenix, nalobaki na mwasi na ngai: “Nazomituna, uta ntango tofandi awa na miníti zomi na mitano oyo, mbala boni bato basíli kotánga Nkombo na Nkolo mpamba na engumba wana?” Hmm?

¹⁸ Pene na, ee, na bingumba minene, soki tozui Tempe ná—ná Sunnyslope, ná bisika mosusu wana, nabanzi ezali na bato pene na milió oyo bazalaka na valley yango. Nalobaki: “Eleki mibu nkama misato, eloko moko ezalaki te awa, kaka banzete ya nzube ya cactus ná bambwá ya zamba. Mpe ntango mosusu, na miso ya Nkolo, elingaki kozala malamú soki ezalaki lisusu ndenge wana.” Ya solo. Ata engumba monene—monene oyo batongá kuna, ná bandako kitoko mpe bongo na bongo, ezali kitoko. Kasi elingaki kozala malamú, elingaki kozala malamú mingi koleka soki mibali ná basi bazalaki kotambola na babalabala ná maboko batomboli likoló, kokúmisáká Nzambe mpe kozóngiseláká Ye matondi. Kasi na esika na yango, bazali kotúka, kosala bisálélá, komela masanga. Tika kaka civilisation ékóta, mabe mpe ekómaka wana.

¹⁹ Nalobaki: “Bikóbo boni esalemaki lobi na mpokwa, lobi na mpokwa na engumba oyo! Bato boni balángwaki masanga! Mabota boni . . . Makambo boni—boni ya mobulu esili kosálema na ngonga moko oyo euti koleka, na engumba monene oyo!”

²⁰ Mpe mwasi na ngai alobaki na ngai, na bongo alobaki likambo moko ya boye, wana nazalaki kokanisa: “Ézalaki na ntina nini mpenza mpo na koya awa? Mpo na nini otikaki ndako mpo na koya awa?”

21 Bongo nalobaki: “Likambo ezali boye. Nsima na nyonso wana, na ntembe te, ezali na bato mingi oyo basalaka bongo, kasi ezali mpe na etónge moke na nsé kuna. Mabondeli ya sembo boni emataki lobi na mpokwa kuna, ntango bato bazalaki kokende na losambo?”

22 Mpe Azalaki malamumu mingi mpo na biso na lolenge ete masambo etóndaki mpenza na bato liboso moi ékita, mpe bakokaki ata kokota te na balopango zinga-zinga na yango. Mpe bibongiseli wana ná nyonso wana, Nkolo asopaki Molimo na Ye mpe apambolaki bango. Natiaki mai na monoko te, nakóbaki kaka kobéta makasi ná Nsango-malamu. Mpe mbala mosusu, na ntembe te, ezalaka matata mingi, kasi yango nde nzela bobele moko oyo ngai nayebi. Ezali matata awa. Boye, ekozala lisusu matata koleka na Esambiselo, epai tosengeli kokutana ná yango. Boye, na nyonso wana, ezalaki likambo moko ya nkembo. Mpe tolingi kozongisa matondi na losambo awa mpo na kobóndela mpe kotelema ngwi mpo na biso, mpe—mpe kobátela biso pene na ekulusu.

23 Sikawa lokola nazongi na ndako, na nsima nayei awa, nalingaki ntango mosusu koya awa na ntongo mpo na kobondela mpo na babeli mosusu. Nazali na lisolo na bato mingi oyo bazali kozela ete náyamba bango, makambo oyo mosusu na yango, natalaki yango mikolo mibale to misato oyo eleki, kobanda ntango nakómaki awa, ezalaki kozela sanza mobimba uta nakendeki. Boye, bazali komeka kobengisa bango awa na lombangu mpenza, kobengisa bango na bisika ndenge na ndenge, epai wapi bazuami.

24 Soki Nkolo alingi, pene na mpóso mibale oyo ekolanda, nakokende na Tucson, yango ezali na ngambo ya nsé. Sikawa bato na mombongo mbala oyo, mpo bókoka kobondela mpo na yango. . . Nalingaka ata moke te kosala likambo moko kino nándima naino liboso ete ezali mokano ya Nkolo. Sikawa, likita oyo elandi ekozala na Modesto, na nsima, kolongwa wana kino na Washington, etúka ya Washington, mpe na Zurich, na nsima na Palestine, na nsima nde kokenda na Afrika ya Sudi. Nyonso wana ekosalema kati na ngonga oyo ná sanza ya Motoba. Babengisaki ngai mpo koteya na makita nyonso oyo. Ekoki kopesa ngai libaku ya kokende lisusu kino na Afrika ya Sudi. Bango babengaka, sanza nyonso tozuaka ba-invitations. Kasi soki moko. . .

25 Bokabwani ezali monene na kati ya mangomba, mangomba ya ba-Pantekotiste. Mpe soki okei na ngámbo moko, ngámbo mosusu ekolinga kozala na eloko moko te ya kosala na yango. Mpe bakolinga kosala elongo te, boye namitiaki mwa pembeni, ekokisi mibu mitano sikawa, ná mbéla moko na motema na ngai ya kokende kuna. Sikawa, ntango mosusu soki bato na mombongo bayambi ngai, ekokoka na yango mpo na kofandisa likambo, wana ekozala na ngámbo nyonso mibale, bomoni, na

boye yango ekosala ete bango nyonso bákutana kuna. Bango nyonso bakosengela koya koyokana ná yango mpo bosenga ya misolo ya—bosenga ya mangomba na bango ezali na likambo kuna, boye, basengeli koya mpo na komilongisa, bomoni. Boye, ntango mosusu ekoki kozala mokano ya Nkolo, ata bongo, nayebi te. Ezali koyokana malamau, kasi nayebi te.

²⁶ Na nsima, na mobu oyo, Ndeko Borders apesaki ngai nzela ya kolanda, to, ba-invitation. Mpe, na bosembo, ezalakai buku ya monene *boye* mbala mibale oyo eyei kobanda Nowéle oyo euti koleka, ya ba-invitation na bisika ndenge na ndenge. Eleki mingi mpo na bongó ya moto, komeka koyanola na nyonso wana, boye nazuaki ata na moko te kati na yango. Nakosala kaka liyángani moko, bongo kozela mpe kotala esika oyo Nkolo akoyebisa ngai nákende kolongwa wana, bongo nde nakokende na oyo elandi, na bongo na oyo elandi, mpe bisika nyonso Akoyebisa ngai nákende. Boye, bóbondela mpo na ngai.

²⁷ Nazoyeba lisusu mobu eleki, nazalaki kuna ná Ndeko mobali...to Ndeko mwasi Cox kuna, ntango Ndeko Arganbright abengaki ngai mpo násala mobembo na Anchorage. Bongo soki nákendeke kuna, kaka na kokanisakanisa ete ezalaki na yango mabe te?

²⁸ Sikawa, nazalaki kokanisa yango, *kokanisakanisa*, natéyaki na ntina na likambo yango. Nalobaki, ntango nakendekei kuna, nalobaki na bandeko oyo batálaka makambo ya bande: “Bósala ata bande moko te. Bókende kuna te mpo na kosala ba-bande, nakoteya kaka mateya moko oyo nateyaki awa.” Nakanisi ete nateyaki liteya moko oyo nateyaki awa, baoyo nyonso etikali ezalaki ya sika. Mpe Ndeko Maguire azali na yango, yango nyonso.

²⁹ Kokanisakanisa. Boye, soki nákendeke kuna *kokanisakanisa*, na ntembe te elingaki kosalema ndenge mosusu, na ndenge oyo esalemaki, emononeli yango elingaki kokokisama te. Kasi emononeli yango ekokisamaki, mpe bino nyonso boyebi yango, ndenge Nkolo apámbolaki mpenza.

³⁰ Sikawa, ezali na likambo mosusu oyo eumeli na motema na ngai ntango molai. Lingomba, bóbondela mpo na yango. Bino nyonso awa boyebi ete uta bomwana na ngai, natikálá kosepela na etúka oyo te. Motema na ngai mobimba ezalaka ntango nyonso na mposa makasi ya kokende na Westi. Mpe nazoyeba lisusu ntango nazalaki kokata matiti mpo na bokilo na ngai ya mwasi kuna na ndako moke oyo ezalaki...oyo ezalaki ya losambo oyo, na lopango yango. Nafandaki na bibuteli, mpe Molimo Mosanto asololaki na ngai, Alobaki: “Nakoki kokoba kopámbola yo te kino ótosa Ngai na mobimba, lokola Abraham.” Bomoni? Mpe, Abraham, Nzambe ayebisáká ye ete ákabwana ná bamosusu mpe ákende ye moko. Kasi, ntango akendekei, amemaki elongo na ye tata na ye ná mwana ya ndeko na ye.

Kino ntango Abraham atosaki Nzambe na mobimba, na ntango yango nde nyonso oyo Nzambe alakáká ye ekokisamaki. Mpe ekangeli yango, moko na makambo oyo ezalaki kokanga ngai awa, ezalaki mama na ngai. Boyebi yango. Sikawa mama asili kokende mpo na kozala ná Nkolo Yesu. Mpe na—nayebi te ngámbo nini kobaluka, eloko nini kosala, boye bóbondela mpo na ngai.

³¹ Sikawa, Ndeko Neville, namataki na etumbelo, namilobelaki: “Ee, nakokende kuna.” Moto moko akutanaki na ngai mpe alobaki: “Oh, la la, bazali na mosala monene mpenza na mpokwa oyo.” Alobaki: “Bakozala na mosala ya mateya, mosala ya banzembo, mosala ya mabondeli, na nsima bakokongola makabo, alobaki ete bakosala mpe mosala ya—ya bosukoli makaká, elambo, ná libátisi.”

³² Namilobelaki: “Mawa mpo na Ndeko mobali! Oh! Oh la la, nyonso wana, nayebi oyo yango ezali, ntango mosusu nsima na koteya makasi na ntongo oyo.” Sikawa, namilobelaki: “Nakokende kuna, ntango mosusu akolinga ete ngai nápésa elambo.”

³³ Mpe alobaki: “Okolinga koteya mpo na biso na mpokwa oyo, soki omiyoki ete okambami?” Boye, nayebi oyo yango elingi koloba. Boye nazongaki ndako, nakomáki Likomi moko awa mpe nakomáki mwa makambo, mpe ntango mosusu Nkolo akosunga ngai mpo náteya Liteya moko ya mokuse ya ngonga minei, na bongo toko—tokosukolana makaká, mpe tokolia elambo. Na nsima, mpe, oh, ngai, ntango mosusu nakosilisa liboso na yango. Te, nazalaki kaka kotumola bino. Pene na miniti ntuku mibale to ntuku misato, na nsima tokosala mosala ya libatisi, ya bosukoli maka- . . . Eloko nini ekolanda oyo, elambo? Elambo ekolandaka oyo, bongo nde mosala ya libatisi.

³⁴ Sikawa, tozali na esengo ete bokozua libatisi. Sikawa, soki Nzambe alingi, mpe soki esepelisi Ye, mpe soki ezali malamumu mpo na mokengeli ná bandeko, na ntongo ya Lomingu ekoya, nakoya awa mpo na kobondela mpo na babeli, mpe mpo koteya, soki Nkolo alingi, mokolo ya Lomingu ékoya, mpo Lomingu oyo ekolanda, ntango mosusu nakokende na ngai lisusu. Sikawa, na ntango nazali awa, nasepelaka koya mpe—mpe koteya awa, mpo tozali baninga kati na mosala, tóloba, lokola bandeko, Ndeko Neville ná ngai awa, mpe to—tolinganaka, mpe to—to—tolingi kotikala penepene mpe kosungana lokola . . .

³⁵ Likambo oyo ekoki koyokana lokola kotúka, kasi nazolikia ete ezoyokana bongo te mpo na bino, M. Cory alobaki mokolo moko, ye . . . nazalaki kolobela bolamu ya minda, nazalaki koteka ba-ampoule ya kompani. Mpe ye asombaki ba-ampoule ebele mpenza, oyo ekokaki kosunga ye na mibu minei to mitano, ewumelaki te, ngai nasómbaki motuka Ford epai na ye. Alobaki: “Billy, nakanisi ete tozali kaka kokwanzana mokongo.” Boye, ee,

ezali kaka kosungana na ntango ya bosenga. Boye, ezali—ezali malamamu. Toyebi ndenge nini koya kosálisana mpe kosunganaka.

³⁶ Sikawa, tókota na eteni na yango ya sembo sikawa, mpe, soki namikosi te, nakanisi ete oyo nazali komona kuna na nsima ezali Ndeko Beeler, ndeko motei mosusu. Mpe lelo, ntango nazalaki koleka wana, Ndeko Junie Jackson atelemaki awa na libanda elongo ná Ndeko Creech. Bazalaka mbala mosusu na mosala moko awa? Mosala ya libatisi, namoni. Malamamu, tokoki kopesa bango mai soki bazali na bato. To—tozali na mai, malamamu.

³⁷ Boye sikawa, lokola tokozala na elambo, nakanisaki ete ekozala malamamu soki nalobeli elámbo kaka mpo na mwa miníti moke.

³⁸ Sikawa, liboso tóbelema na Liloba, tótia makambo nyonso pembeni sikawa, ná bizaleli na biso nyonso ya bomwana ná ya bana mike, mpe—mpe tóbelema Liboso na Nzambe na nzela ya libondeli. Tóbondela. Sikawa, wana togumbi mitó, mpe natii motema ete togumbi mpe mitema na biso, soki bosenga moko ezali awa, oyo eko. . . okolinga koyebisa na Nzambe, mpe okolinga ete nákanisa yo liboso na Nzambe, tálisa yango na kotomboláká loboko epai na Nzambe. Nzambe kokisa bosenga ya moko na moko ná bato nyonso.

³⁹ Nzambe na-Nguya-nyonso, Tata ya Nkolo na biso Yesu Klisto, Oyo asekwisaki Ye longwa na bakufi mpe afandisaki Ye na loboko ya mobali ya Nkembo, oyo azali ntango nyonso na bomoi mpo na kolobela biso makambo oyo tondimaka ete Asalaki mpo na biso, mpe totatolaka ete ezali bongo. Tobondeli, Nkolo Nzambe, na mpokwa oyo, ete Ólimbisa masumu na biso. Oh, tolingaka ntango nyonso kotikala na nsé ya Makila, mpo toyebi te eloko nini ekoki kosalema. Tokómi komiyoka lokola makambo nyonso ekómi pene na nsuka, Nkolo, ete boyei ya Nkolo ekómi pene. Mpe tozomilengela mpo na kosala mobembo. Mpe ntango tokanisaka na ntina na mobembo, tokoki kokanisa basandúku, mpe—mpe kobakisa mwa bilamba mpe kobakisa basapato. Kasi ekeseni mpenza na mobembo oyo! Ezali likambo ya kokanga basandúku te; ezali likambo ya kofungola yango, ya kotia makambo pembeni. Ndenge mosali monene na Yo, Polo, alobaki na Buku ya Baebele, mokapo ya 12: “Tozali kotia pembeni mikumba nyonso mpe kozanga kondima oyo ekangaka biso na pete, mpo tókoka kopota mbangu ná motema molai na bopoti mbangu oyo etiami liboso na biso.”

⁴⁰ Mpe tokoki kosakola makambo malamamu sikawa te, mpo na mokili ya mikolo oyo. Likambo bobele moko oyo tokoki kosakola na nzela na Molimo ezali malózi, bampasi, koningana ya mabelé, bambónge minene ya mbu, moi ná sanza kozímama, lingomba na eleko ya Laodikia, Klisto libanda na ekuke, kobetáká na ekuke mpo na kokota. E Nzambe! Lokola Mika ya kala, ndenge nini akokaki kopámbola Akaba na ntango oyo lisakoli etelemelaki

ye? Ntango mosakoli monene ya nguya wana, Eliya, ayaki epai na ye, mpe autaki koboma mobali oyo asalaki na ye mabe te, Nabota, na bongo alobaki: “Bambwa bakoléta makila na yo.” Na bongo, ndenge nini Mikaya akokaki kosakola makambo ya malamumu?

⁴¹ Ndenge nini bana ya lelo, baoyo batondisami na Molimo, bakoki kosakola bolamu mpo na basúmuki mpe batióli oyo babengani Nkolo libanda? E Nzambe, tozali bobele komona bololo ya kosambisama koya liboso. Mpe kogánga epai na baoyo balóngobani naino te ete: “Bókima epai na Nkolo, mpo Ye nde Libanga na makili oyo ekaúká! Ye nde Ekimelo na ntango ya mopepe makasi. Mpe Nkombo na Yawe ezali Ndako molai ya Nguya, moyengebene akokima Kuna mpe akobika.” Tokoki kokanisa na ntina na bingumba minene ya kobombama wana, oyo etongamaki, mpe soki molandi. . . kolanda moto mpe ye akoti na—na ndako molai yango, azalaki na libateli, eloko moko te ekokaki kosimba ye. E Nzambe, tika ete tókima mpe tókende mbangu epai na Nkolo, mpo Ye azali Ekimelo na biso mpe Makasi na biso, mpe lisungi mpenza oyo ezángaka te na ntango ya mpasi. Boye, na komonáká na liso ya mpongo, ndenge ezalaki, bampasi oyo ezali koya, mapata ezali kozunguluka, nkake ná mikali-kali ya kosambisama ezali kokita na mabelé, toyebi ete mopepe makasi ekómi pene.

⁴² Na mpokwa oyo, Nkolo, tobondeli mpo na baoyo batomboli maboko awa. Ngai nayebi te eloko nini bazalaki na mposa na yango, Tata, Yo oyebi. Nabondeli ete Ópesa na milimo na bango ya motuya nyonso oyo etalisamaki na nzela ya maboko oyo etómbwamaki. Kokisa yango, Nkolo. Bíkisa babéli. Bondisa baoyo balembi. Pésa esengo na baoyo bazali koniokolama. Pesa kimia na baoyo balembi, bilei na baoyo bazali na nzala, ya komela na baoyo bazali na mposa ya mai, esengo na baoyo bazali na mawa, nguya na lingomba. Nkolo, mema Yesu katikati na biso na mpokwa oyo, wana tozali komilengela mpo na kolia elámbo oyo ezali kotalisa nzoto na Ye oyo ebúkanaki. Tobondeli, Nkolo, ete Áya kotála biso na lolenge moko ya káfukafu.

⁴³ Pámbola eyanganelo moke oyo, mokengeli molingami na yango, Ndeko na biso Neville ná libota na ye, mpe basungi, bayangeli misolo, ná moto nyonso oyo azali awa. Pámbola bamosusu, Nkolo, na mokili mobimba, baoyo bazali kozela boyei ya Nkolo na esengo, minda ebongisami, ba-verre ya minda epetolami, mpe Pole ya Nsango-malamu ezali kongenga na bisika ya molili.

⁴⁴ Sikawa, sunga ngai, Nkolo, ná Maloba moke oyo. Pambola Yango, wana tozali kotánga Yango, mpe pesa biso ndimbola, mpo tosengi yango na Nkombo na Yesu. Amen.

⁴⁵ Sikawa tokoki kofungola Buku, na mokapo ya 6 ya Santu Yoane, mpe ekozala malamumu soki moko moko na biso

atángi mokapo yango mobimba ntango tokokende na ndako. nakosepela kotángá, kobanda na molongo ya 47, kino na 59, ná yango mpe, kaka mpo nákoka kotonga liteya likolo na motó ya liteya ya: *Elambo*.

Yesu nde azali koloba sikawa, na féti. Ezalaki ntango moko ya motuya, ba-féti yango. Bazalaki komela mai oyo ezalaki kouta na libanga, mpo na kotalisa Libanga oyo ezalaki na lisobe. Mpe bazalaki kolia, mpo na kokundola mána oyo ekweáká eleki mibu nkama na nkama. Ezalaki kaka feti ya elekeli, lokola oyo tozali na yango na mpokwa oyo.

Solo, solo, najali koloba na bino ete, Ye oyo akondima ngai ajali na bomoi na seko.

Ngai najali lipa na bomoi.

Ba-nkoko na bino baliaki mána kati na lisobe, mpe bakufaki.

Oyo ezali lipa oyo ekiti longwa na likolo ete moto ália na yango mpe akufa te.

Ngai nazali lipa na bomoi oyo ekiti longwa na likolo: soko moto nani akolia lipa oyo, akozala na bomoi libela: mpe lipa ekopesa ngai ezali mosuni na ngai mpo na bomoi na mokili.

Bayuda babetani ntembe makasi kati na bango, balobi ete, Oyo akoki kopesa biso mosuni na ye boni ete tólia yango?

Bongo Yesu alobi na bango ete, Solo, solo, najali koloba na bino ete, Soko bokolia mosuni na Mwana na moto te, mpe bokomela makila na ye te, bokojala na bomoi kati na bino mpenja te.

Ye oyo akoliaka mosuni na ngai, mpe akomelaka makila na ngai, ajali na bomoi na seko; mpe ngai nakosekwisa ye na mokolo na nsuka.

Mpo ete mosuni na ngai ejali bilei na solo mpe makila na ngai ejali bimeli na solo.

Ye oyo akoliaka mosuni na ngai, mpe akomelaka makila na ngai, akoumela kati na ngai, mpe ngai kati na ye.

Lokola Tata na bomoi asili kotinda ngai, mpe ngai nazali na bomoi mpo na Tata: boye ye oyo akoliaka ngai, akobika mpo na ngai.

Oyo ejali lipa oyo eyei longwa na likolo: lokola eliaki bankoko na bino te, mpe bakufaki: kasi ye oyo akoliaka . . . lipa oyo akozala na bomoi libela.

Alobi makambo oyo kati na eyanganelo wana ezali ye kolakisa na Kapalanauma.

⁴⁶ Tika ete Nkolo ápambola Liloba na Ye. Nalingi, kaka mpo na miníti moke, kolobela: *Elambo*. Liloba oyo *elambo* elingi koloba nini? *Boyókani* elingi koloba “kosolola.” Kozala na, ko... *Elambo* elingi mpenza koloba “kozala na boyókani, kosolola moko na mosusu.” Soki ozali kosolola na telefone ná moto moko, bozali kobételana lisolo kuna, bozali kosolola moko ná mosusu. Mpe soki tobendani pembeni mpe totelemi na nsima ya ndako, ata nani ná mokengeli, to bato mibale, bazali kosola moko ná mosusu.

⁴⁷ Sikawa, basololaka ná radio te, mpo okoki koyanola te, to television. Kasi ntango... Bokoki kosolola na telefone, mpo bozali mpenza kosolola moko ná mosusu, ezali kaka na ngámbo moko te. Ezali... Nakoki kosolola na bino te sikawa, mpo bozali koyanola te. Boye, yango wana, elingaki lisusu kozala te, koya koyoka motei moko kopesa nsango na ye. Wana ekozala te, koya elongo, mpo na kosolola. Elambo ekozala te ete... Soki oyei kaka mpo na kozala na kosolola ná motei, okobénga ye pembeni, to nani, mpo na kosolola ná mobali to mwasi yango.

⁴⁸ Kasi oyo tozali kokota kati na yango, elambo, ezali mpo na moko na moko na biso lokola bato, kosangana ná Klisto. Yango nde kosolola. Na bongo, kosolola ezali kaka te ete moto *moko* azali koloba, biso nde tozali koloba nyonso, kasi kozela mpe koyeba eloko nini Ye Akoyanola na biso.

⁴⁹ Sikawa, na esika wana nde, mbala mingi, tosalaka mabunga ya minene, ezali ete, kaka biso nde tolobaka mpe tozelaka te mpo na kopesa Ye makoki ya koyanola. Mbala mosusu tokendeke, tolobaka: “Nkolo, nalingi ete Ósala *boye ná boye* mpe *boye ná boye*, amen,” totelemi mpe tokei na biso. Sikawa, wana ezali mpenza kosolola te. Wana ezali kokende kosenga lialisi. Kasi soki oumeli mpenza kino Áyanola, na ntango wana nde ozali kokóta na boyókani, kosololáká ná Nkolo. Sikawa, mpe lolenge malamú koleka ya kosolola, ezali koyókana, bosengeli koyókana na makambo moko boye. Sikawa, mpe ekamwisaka ete mbala mosusu, ntango tozuaka makambo yango...

⁵⁰ Kolia etambolaka elongo na yango. Sikawa, ndakisa kamata bato ya mombongo, ntango balingi koyókana na likambo moko boye, moko akobengisa moninga kokende kolia. Nsima na bango kofánda mpe kolia, mpe na nsima nde kosolola moko na mosusu. Motéki malamú, na momesano, akoki te kosolola na moto oyo alei naino te. Ezali malamú mingi kozela ete ámiyoka malamú, ntango asilisi kolia bilei na ye ya ntongo. Kokende kotelemela ye kuna te mpo na kolamusa ye na mpongi mpe koyebisa ye na ntina na eloko oyo olingi kotekela ye, kasi zela kino ásilisa kolia bilei na ye ya ntongo mpe—mpe áfánda na lolenge malamú.

⁵¹ Mokolo mosusu wana, nazalaki koteya likoló na mwasi oyo asukolaki makolo ya Yesu, nazalaki kolobela yango na Canada, koloba ete soki mopaya moko ayei kotala moto, moto yango

asengelaki kolanda molongo moko, liboso bámiyoka ete abongi mpenza mpo na koya kotala moto yango, to, kosolola. Kokende kotala moto ezali kosolola. Sikawa, bazalaki kokóma na . . . Kobengisama, osengeli liboso kobengisama. Na nsima, okómi na ekuke mpe mwana-mosala akosukola yo makaká, mpo na mobembo, okómaki na nsolo ya—ya banyama ná nyonso oyo ezalaka na nzela. Bango nyonso . . . bato bazalaki kotambola na nzela moko ná banyama, na—na bongo moto azalaki na nsolo ná putulu, mpe bilamba ya ba-Palestinien ezalaki kokongola yango, mpe efandi na motoki ya makolo, ná elongi oyo ezalaki kozipama te, ná—ná maboko. Mpe—mpe mwana-mosala azalaki kokutana na bango na ekuke, mpe azalaki kosukola bango makaká. Na nsima, moto mosusu azalaki kotelema wana ná lisumé ná—ná mbeki ya mafúta ya albatre, mpe azalaki kosopa mwa mafúta yango na maboko, koníka yango *boye*, mpe—mpe kopakola yango na elongi, na nsima akozua lisumé mpo na kopangusa yango. Yango ezalaki kolongola bosoto mpe nsolo nyonso. Ezalaki na eloko moko na kati na yango oyo ezalaki na mwa mpio, lokola menthol, ezalaki kosala ete bámiyoka malamú.

⁵² Na bongo ntango bazalaki kokóta, ná basapato na bango ya bosoto te, likoló na ba-tapí ya kitoko wana, bazalaki na mwa sapato moko, lokola lipapa ya kati ya ndako, mpe bazalaki kokóta. Na bongo mo—mopaya akokóta mpe—mpe mokólo feti ako—akopwepwa ye mpo na koyamba ye. Mpe, bomoni, okolinga te ete mokólo feti áyamba yo soki ozalaki na nsolo mabe. Okolinga te kotámbola likolo na ba-tapí, na ntango ozali na bosoto. Na nsima nde mokólo fétí akopwepwa yo mpo na koyamba yo, na bongo nde okómi kaka lokola moto ya ndako yango.

⁵³ Mpe, sikawa, Nzambe azalaka na makambo ya ndenge wana. Liboso tómilengela mpenza mpo na kosolola ná Nzambe, tosengeli liboso kosukolama na máí ya Liloba. Bokabwani, mai ya bokabwani nde ekabolaka biso ná masumu na biso. Sikawa, ya liboso, okoki te kosolola ná Nzambe mpe okoki te kozala na boyokani ná Nzambe, mpe ezali na . . . Liboso, osengeli kobongola motema na makambo oyo osálá, mpo okoki kondima malamú te kino óbongola motema: “Nkolo, limbisa kozanga kondima na ngai.” Bomoni? “Limbisa kozanga kondima na ngai.” Osengeli liboso kobongola motema. Mpe, ntango obóngoli motema, na bongo okómi . . . masumu na yo ya kala elimbisami, na bongo okómi moto oyo abongi na ntango wana mpo na libatisi. Sikawa, na nsima Alakaki Molimo Mosanto, nsima na libatisi.

⁵⁴ Sikawa, likambo ezali ete, na kosolola oyo, tomoni ete bo—bosukoli makaká ná makambo mosusu etambolaka mpe elongo ná yango, kosukolana makaká, lokola elembo ya bopeto ya Molimo Mosanto.

⁵⁵ Sikawa, na nsima, liyoki ya moko na mosusu esengeli kozala kati na bango mibale. Soki ozali kobendana ná moto—moto oyo

abengisi yo, na bongo bo—bokoki kosolola te. Te, bo—bokoki kosala yango te, mpamba te bozokana ná ye te. Kasi soki bozali na boyokani, na ntango wana bokoki kosolola. Boye, nde ndenge ezalaka ntango toyáka na mésa ya Nkolo, tosengeli kozala na boyokani ná Liloba na Ye. Bomoni? Tosengeli kobótama mbala mibale, Molimo ya Nzambe na kati na biso elobaka “amen” na Liloba nyonso oyo Asilá kokoma, na bongo tokoki kosolola ná Ye.

⁵⁶ Oyo tozui uta na Nzambe ete, soki mitema na biso ekweisi biso te, boye tozui ngolu na miso na Nzambe. Toyebi ete tozuaka bosenga na biso ná malómbo na biso, mpo mitema na biso ekweisi biso te. Sikawa, soki Nzambe ayebisi biso ete tosengeli kobotama mbala mibale, kasi tozui mbotama ya sika te, na bongo tokomiyoka malamau mpenza te mpo na kokende kosenga Ye eloko moko, bomoni, mpo toyebi ete tokokisi maséngisi na Ye te. Eloko bobele moko, na ntango wana, ezali libondeli ya mosumuki. Kasi tosololaka ná Ye na ntango tozalaka na boyókani na bondeko ná Ye, yango nde ememaka elambo.

⁵⁷ Sikawa, ndenge ya elambo oyo, nakolinga kolimbola yango na miníti moke. Sikawa, tózua oyo tobéngaka *elambo*, ezali lipa ná vinyo. Sikawa, likambo yango elobelámá na ndenge ya mabe mpenza na lolenge ete ezali lisusu ata malamau te kolobela yango. Oh, ndenge yango elobelámá na ndenge ya mabe mpenza kati na mibu ebele! Oyo wana ezali mpenza elambo te, oyo wana ezali bobele kobatela mobeko. Bomoni? Sikawa, ntina oyo tobéngaka yango elambo, ezali mpo euti na lisanga ya ba-Katoliko, oyo elobi ete “Ukarístia Esantu, oyo ezali mpenza nzoto ya Nkolo Yesu.” Kasi ezali nzoto ya Nkolo Yesu te! Ezali kaka mpo na ekaniseli ya nzoto na Ye.

⁵⁸ Ata basángó to batei boni, to soki nani apamboli yango, ezali kaka lipa ná vinyo. Ezali na sánzó moko te, ndenge biso. . . bayebisaka biso, ete “Nzambe asengeli koyokela sánzó ntango abóngolaka elambo,” oyo bango babéngaka elambo, “Ukarístia, mpo na kokómisa yango nzoto mpenza ya Nkolo Yesu. Na nsima mondimi alia yango, mpe yango nde elambo.” Ezali lokuta!

⁵⁹ *Koyokana* ezali “koloba na, kosolola ná, eloko moko oyo okoki koloba na yango mpe yango ekoyanola yo.” Yango nde kosolola. Ostía ekoki koyanola te. Boye, na bosolo, elambo ya solosolo ezali Molimo Mosanto koyanoláká. Ntango otuni Ye, na nsima Ye ayanoli, yango nde elambo ya malamau. *Oyo* ezali ekaniseli, mpo na kozua. . . ya kobákama na Ye na ekulusu mpe ya lisekwa na Ye, kasi elambo te. Tobéngaka yango bongo, kasi ezali bongo te. Eútá na lingomba Katoliko, likambo ya kolia ostia, ndenge tomónaki yango moko wana, kotiana na likambo yango, ntango tolobelaki yango na *Bopakano Kotelemela Boklisto*.

⁶⁰ “Ete mwa ostia ya libungutulu wana ezalaka mpenza nzoto

ya Klisto.” Sikawa, lingomba Katoliko bandimaka bongo. Bosilá komona ete, ntango balekaka pembeni na ndako-a-nzambe, basalaka elembo ya ekulusu, batómbolaka ekoti, mpe bongo na bongo? Ezalaka mpo na ndako-a-nzambe te, ezalaka nde mpo na ostia oyo ezalí kuna na kati, “nzoto wana, oyo sángó abóngolaka longwa na ostia kino na nzoto mpenza ya Klisto,” esika oyo mitómbá ná bampúku bakoki komema yango. Ee, bino, bokoki kondima yango te, na makanisi ya ba-civilizé, mpe bokoki kondima te ete eteni ya lipa ékóma nzoto ya Nkolo Yesu! Ekoki kozala te.

⁶¹ *Elambo* ezali “kosolola, mpe eyanolaka na oyo olobi na yango.” Liloba oyo mpenza *boyokani* elingi koloba “kosolola na,” to, “kozala elongo ná eloko moko oyo ezali koyanola yo.” Mpe Nzambe ayanoli yo, elambo. Ezali kaka lipa ná vinyo, nde tobengaka *elambo*.

⁶² Sikawa, Yesu alobaki awa, ndenge natángaki: “Nzoto na Ngai ezali bilei mpe bimeli, Makila na Ngai, nzoto ná Makila ezali bilei mpe bimeli.”

⁶³ Sikawa, tolingi kokanisa Yesu mpe kozala elongo na Ye, oyo Ye azalaki. Nzoto na Ye ezali eloko nini? Nzoto ya Klisto ezali nini? Ezali nzoto ya bandimi oyo bazali elongo ná Ye kati na Molimo Mosanto. Nzambe ya ekeko te, eteni ya lipa te, kasi Molimo oyo ezali na kati ya motema ya mondimi, mpe basangani elongo, ete moto ná Nzambe bákoka kosolola moko ná moninga, bana mibali ná bana basi ya Nzambe. Moto oyo akufaka, na nzela na Makila oyo esopanaki, ememaki bolimbisi ya masumu, mpe mobali this ná mwasi this, elenge mobali to elenge mwasi, oyo azali na boyokani ná Klisto, azali kosolola ná Ye, nzoto.

⁶⁴ Lokola mwasi ná mobali bafándaka mpo na kobongisa likambo na lisolo, to elenge mobali ná moninga na ye ya mwasi, Klisto ná Lingomba na Ye bazali kosolola elongo. Yango wana tozali na makoki ya koyoka Ye, mpe komona makambo liboso ékokisama, mpe kokoka koloba makambo oyo ekosalema nsima, oyo ebongi be, mpamba te tosoloroka ná Nzambe Oyo asimbi Seko-na-seko na loboko na Ye. Kosolola moko ná mosusu, Nzoto ya Klisto, oyo emonanaka te, Nzoto ya molimo ya Klisto. Ezali te kozala elongo ná ekeko moko boye, to lipa moko to—to vinyo moko, kasi na lolenge ya—ya molimo.

⁶⁵ Sikawa, Yesu alobaki likambo yango moko. Bózua Santu Yoane, mokapo ya 4, Azalaki kosolola ná mwasi oyo ayaki na libulu ya mai, mwasi yango azalaki kolobela likambo moko, ndakisa: “Ba-tata na biso bameláki mai na liziba oyo, mpe batímolaki libulu oyo, Yakobo, mpe—mpe apesaki bana na ye mpe bibwele na ye mai oyo, bongo Yo olobi: ‘Kosambela na engumba *moko boye*,’ mpe bamosusu balobaka: ‘Na ngomba oyo.’”

66 Yesu a—alobaki kaka: “Zela naino! Bisó tozali Bayuda, mpe tosósolaka oyo yango ezali, oyo kosambela elingi koloba. Kasi yóka likambo oyo, mwasi. Ntango ekoya, mpe esili kokóma sikawa, oyo basámbeli ya solo bakosámbela Nzambe na Molimo mpe na Solo. ‘Liloba na Yo ezali Solo.’ Mpe Tata azali koluka baoyo bakosambela Ye na Molimo mpe na Liloba, Solo. ‘Liloba na Yo ezali Solo.’” Sikawa, Ayebisaki mwasi yango bongo.

67 Bomoni, Klisto. . . Nzambe azali Molimo. *Klisto* elingi koloba “mopakolami, moto oyo apakólami na Nzambe,” yango nde esalaki ete Ázala Klisto. Sikawa, Klisto alobaki: “Nazali Bilei mpe Bimeli.” Ezali Ostía te, ezali te ostía oyo toliaka awa. Oyo wana ezali Klisto te. Vinyo oyo tomelaka na etumbelo, ezali Klisto te. Etalisaka Ye, na lolenge ya elilingi. Kasi Klisto azali Molimo Mosanto, epakweli oyo ezali likoló na Lingomba, yango nde Bilei mpe Bimeli.

68 Eleli ya monene koleka oyo ezalaka na mokili mobimba, nabanzi ete moko te kati na bino asilá koyóká yango, kasi, soki osilá koyoka yango, mogángo moko te ekokani na eleli ya nzala. Soki omoni mama moko ná bebé na ye, bongo mama yango azali kokoka kotambola te mpo azali na botau mingi, mpe bebé yango alingi kokufa, ná libumu na ye evimbi likoló na nzala, koyoka kolela oyo ezali kouta na motema ya mama yango, komona bebé yango, matáma ekótá, atikali bobele na loposo likolo na mikuwa, mpe mwa misuni na nse ya mino na ye ezali kongenga, mpe azokoka mpenza kosala makelele te, mwa miso na ye ebimi minene. Eleli moko te ekokani na oyo ya nzala ná mposa ya mai.

69 Kuna na bisobe, bato mingi basilá kokúfá na mposa ya mai! Masolo ezali ebele, nakokaki kokanga bino butu mobimba, mpo na masolo ya solo ya lisobe. Ndenge ntango okómi. . . okómi na mposa ya mai, ndenge zabolo akolakisa yo e—ekósa miso. Bosilá komona yango awa, bozali na ntina ya kokende na Westi te mpo na komona yango. Kende kuna na nzela, mpe ekomonana lokola mai ezali na nzela. Bino nyonso bosilá komona yango, baoyo bakúmbaka mótuca mpe basilá kokótá na nzela-monene. Yango nde ekósa-miso mpenza. Eleki mwa ntango awa, eleki pene na mibu misato to minei, natángaki ete mabata moko bazalaki koleka likoló na etúka, bamónaki ekósa-miso moko mpe bakwéyaki na nzela, bakanisaki ete bazalaki komibwaka na kati ya mai. Mpe bapanzanaki mpenza, bakwéyaki makasi mpenza na nzela, bakanísaki ete bazalaki kokita na kati ya mai, ekósa-miso.

70 Mbala boni Zabolo asilá kosála likambo moko wana epai na bato, kopesa bango ekósa-miso moko, na esika oyo, eloko ata moko te ezali wana, kasi ezali kaka elilingi moko ya lokuta. Bato mingi lelo bamizuelaka religion moko ya lokuta, komekáká komisalela eloko moko to kosala lokola eloko moko ezali wana, nzokande ezali na yango bongo te! Ndenge elenge mwasi-misionére wana alobaki ete azalaki kozela kino ándimisama

mpenza. Ekozala malamu ete tósala bongo. Bokoki kozóngela te mpo na komeka yango lisusu. Bozali kaka na mbala moko ya kosala, mpe bozali na Mwango yango, boye malamu tókende mbala moko na mama ya likambo.

⁷¹ Eleli ya nzala, bóyoka, ezali eleli monene mpo ezali eleli ya mpasi makasi. Moto yango azali kokufa. Mpe, oh, soki tokokaki kokóma na esika wana, soki ekólo oyo ekokaki kokóma esika oyo ekomi mpenza nzala makasi ya Nzambe! Ezali kati na nzala moko makasi, koleka bikólo lokola Inde, baoyo bazali kokufa na nzala ya biloko ya nzoto, ekólo oyo ezali kokufa na nzala ya molimo. Kasi nsima na kokufa nzala ntango molai, ekomaka na esika moko boye, okoyeba lisusu te ete ozali na nzala.

⁷² Kaka lokola kokangama na malili. Nsima na kokangama na malili ntango molai, nsima na mwa ntango, okobanda koyoka molunge. Soki oyoki bongo, obandi kokufa! Mpe yango nde likambo na mpokwa oyo. Mangomba ekómi na malili mpenza na lolenge ete bakómi kokangama na malili, mpe bazokanisa ete bazali koyoka molunge, na nzela ya kokoma bandimi ya losambo, kasi bazali kokufa na molimo. Bazali kokufa! Bayebi yango te. Sukasuka, moto yango akolala mpongi, mpe esili nye. Akolamuka lisusu te, mpo makila na ye ekangami na kati ya misisa na ye.

⁷³ Sikawa, koyoka mposa ya mai. Yesu alobaki: “Makila na Ngai ezali bimeli ya solo.” Soki ozali na nzala ya Bomoi, ozali na nzala ya Bomoi, Yesu nde azali bobele na mai oyo ekoki kosilisa mposa ya mai yango. “Bóya epai na Ngai, bino nyonso oyo bolembi mpe bozali na mikumba.” Kuna na Emoniseli, elobaki: “Tika ete ye oyo azali na mposa ya mai áyá na maziba ya mai na Bomoi mpo na komela mai ofele.” Soki oyoki mposa ya Bomoi!

⁷⁴ Tomoni ete ba-astronome bazali kosakola ete na ntango moko boye, na ebandeli to na eteni ya liboso ya sanza, kobanda na oyo ya mibale to oyo ya mitano, to na ntango moko boye na sanza oyo, ba-astronome ya Inde basakoli ete mokili ekopanzana. Mpe ba-zulunále ya Amerika ezali kotiola yango. Nandimi te ete mokili ekopanzama na biteni, kasi nalobi mpenza ete ezali mabe kotiola yango. Mpamba te, likambo moko elingi kosálema moko na mikolo oyo, eloko moko ya ndenge wana, ntango ba-planète mitano, Mars, Jupiter ná Vénus, mpe—mpe bongo na bongo, ekokóta na mo—mo. . . Etikálá kosala yango te. Oh, balobaka ete esálemaki ntango mosusu eleki mibu nkoto ntuku mibale na mitano, kasi nani azalaki kuna mpo na koyeba yango?

⁷⁵ Nalobi liboso ete eloko oyo ezali na ndimbola moko ya molimo. Nandimi ete ezali ebandeli ya likambo ya Nzambe, ete bimoniseli minene ya Liloba ekofungwama na ntango oyo. Bómikanisela, balobaka ete ba-nzela ya minzoto misato nde ekutanaki ntango Yesu abótamaki. Mbala oyo ezali mitano, mpe

mitano ezali ngolu, motángo ya ngolu. Misato ezali motángo ya kobonga be. Mitano ezali motángo ya ngolu, Y-e-s-u, n-g-o-l-u, k-o-n-d-i-m-a, [Na Anglais: J-e-s-u-s, g-r-a-c-e, f-a-i-t-h.—Mok.] mpe bongo na bongo. Motángo ya ngolu! Soki Nzambe atindi mpenza nguya na Ye na lingomba, ekozala ngolu na Ye, ekozala mpo na botosi ya bato te. Mpe Yisaya alobaki, na mokapo ya 40, lolenge oyo basengelaki “koganga na Yelusaleme, ete etumba na ye esilaki,” atako akweisamaki na losambo ya bikeko, kazi ngolu na Nzambe nde ezalaki kotinda yango. Soki Nzambe atindeli biso eloko moko, ekozala mpo na ngolu na Ye kasi mpo na makoki na biso te. Boye, ekoki kozala na ndimbola moko boye. Nalobi liboso ete mbongwana moko ekosalema. Nayebi te soki ekozala eloko nini, kasi nandimi ete elingi kosalema. Tokómi na . . . na butu ya nsuka mpenza liboso ékokisama.

⁷⁶ Mpe soki moto moko azali na nzala, áyá epai na Klisto. Soki moto moko ayoki mposa ya mai, áya epai na Klisto. Ye nde asilisaka mposa ya mai. Ye nde Mosilisi ya mposa mpe nzala na biso nyonso.

⁷⁷ Nazalaki na lisolo moko oyo bayebisaki ngai eleki mwa ntango. Ntango mosusu nasíla koloba yango na losambo oyo. Soki ezali bongo, bólimbisa ngai mpo na kozóngela koloba yango, ezali kaka mpo na kokóma na likambo moko. Ezalaki na mokambi moko ya ba-Indien, to, mokengeli moko boye ya ba-Indien. Azalaki na mobembo na etúka ya Navajo, mpe abungaki. Nkombo na ye ezalaki Coy. Azalaki kolanda mwa nzela moko, mwa nzela ya ba-nyama ya zamba, mpe amilobelaki: “Sikawa, soki nalandi mwa nzela oyo, na ntembe te nakokutana na mai.” Mpunda na ye ekómaki na mposa makasi ya mai na lolenge ete lolemo na yango ezalaki libanda, ekauki, minoko ya zolo na yango ekómaki motane mpe etondaki ná zelo. Ye atiaki muswále na ye na elongi na ye wana mipepe makasi ya zelo ezalaki kopepa, mpe ezalaki na zelo likolo na yango, mpe alingaki kokufa na mposa ya mai. Azalaki kokamba mpunda na ye ntango akutanaki na mwa nzela yango. Mpe alobaki ete ntango amataki na mpunda, amonaki mwa nzela yango ya banyama ya zamba, alobaki: “Na ntembe te, ekomema ngai esika mai ezali.” Boye, apumbwaki likoló na mpunda na ye mpe abandaki kolanda mwa nzela yango.

⁷⁸ Mpunda mpe eyebaki ete ezalaki kolanda mwa nzela oyo ekei kino na mai. Nzambe apesaka mpenza mwa mayele na banyama! Mpe ezalaki kolanda mwa nzela yango. Sukasuka, mwa banzela mosusu ekendeki na ngámbo moko, mwa moke mpenza ebimaki libanda na nzela yango. Mpunda elingaki kolanda nzela yango, kasi Coy akanisaki bongo te. Azalaki komeka kobatela yango na kati ya mwa nzela ya monene, mpe abandaki kolanda yango, kasi mpunda eboyaki kokende. Atubaki yango na ebende ya sapato, elélaki mpe ebandaki kolanda nzela mosusu. Mpe ebandaki kotelema na makolo na

yango. Elembáki mingi, ekokaki kobwake ye na mabele te.

⁷⁹ Bongo, abandaki lisusu kotuba yango na ebende ya sapato, na lolenge ete azokisaki mpunda, mpo akómaki na mposa makasi ya kokóma na mai, mpo na kobikisa bomoi na ye, na lolenge ete mpunda ekómaki kolenga mpe kotangisa makila. Mpe akitisaki miso, atalaki kuna, mpe mpunda ezalaki kolenga *boye*, elingaki ata kokweya na nsé na ye. Atalaki mpunda, mpe amonaki makila na mopanzi na yango. Azalaki Moklisto. Mpe alobaki na mpunda na ye, alobaki: “Nayoká mbala mingi ete banyama ya zamba. . . to, banyama bazalaka na mayele. Emonanaki bongo te ete mwa nzela moke wana, oyo ebalukaki na ngámbo wana, ekokaki komema kino na mai. Emonani lokola mwa nzela oyo ya monene nde ekokamba ntango nyonso na mai, kasi,” alobaki, “soki omemaki ngai na bosembo kino awa, nakolanda mwa mayele na yo.”

⁸⁰ Oh, nakanisaka mpe bongo mpo na Klisto! Nzela ya libebi ezali monene mpe kitoko, nzela mobimba, kasi nzela mosusu ya moke ezali, oyo ememaka kino na Bomoi. Bato moke bakomona Yango. Kaka nde, mwa mayele te, kasi Molimo Mosanto nde ekobalola yo mpo ókende kino na mai oyo ya Bomoi. Namilobelaka, Esili komema ngai na kimia kino awa, nakolanda Yango na eteni ya nzela oyo etikali.

⁸¹ Mpo na kosilisa lisolo yango, a—akendeki ata ntáka ya metre nkama mwambe te, kino, na mbala moko, mpunda ya sembo yango emibwakaki na kati ya libulu monene ya mai. Mpunda yango eyebaki eloko oyo ezalaki koloba, eloko oyo elingaki koloba na elobeli na yango epai ya mo—mobuti mpunda. Akotaki kuna. Alobaki ete abwakaki mai na zólo ya mpunda. Asukolaki nzoto mobimba, azalaki kobélela, konguluma, azalaki kogánga na mongongo na ye nyonso, mpe komela mpenza mai na mposa mpenza, mpe kogángáká: “Tobiki! Tobiki! Tobiki!” Mpunda mpe ezalaki komela mai, mpe kolengáká. Mpe atalaki na mipanzi na yango oyo ezalaki na makila, ná bampota ezokaki uta na tonga ya sapato na ye.

⁸² Na mbala moko alobaki, alobaki. . . ayokaki moto moko koloba: “Bima na mai.” Atalaki, mpe elenge cow-boy moko azalaki wana, ná elongi ebébá. Boye abimaki na mai. Alobaki ete ayokaki nsolo ya móto, atambwisaki miso, mpe ezalaki na etonga moko ya bato oyo basalaki moláko. Bazalaki wana, bautaki koluka-luka mabanga ya ntalo. Basilaki komona wolo, mpe bazalaki kozonga elongo ná bampunda na bango mpe ná bampunda oyo ememaki mikumba, bakómaki na libulu ya mai oyo mpe bazalaki kopema, mpe bango nyonso basilaki kolángwa.

⁸³ Mpe alobaki ete bazalaki kolamba nyama ya zamba, mpe aliaki elongo ná bango. Alobaki, moko na bango alobaki: “Mela mwa moke.” Ayebisaki bango nani ye azalaki, ete nkombo na ye

Jack Coe, mo—mokambi ya Indien. Bongo alobaki: “Ee, sikawa, mela mwa moke.”

Alobaki: “Te,” alobaki, “namelaka masanga te.”

⁸⁴ Mpe ezalaki lokola kofinga mpo na bato yango. Bongo alobaki: “Okomela mwa moke elongo ná biso!”

Alobaki: “Te, namelaka masanga te.”

⁸⁵ Boye abwakelaki ye molangi yango na mpwasa, mpe alobaki: “Mela mwa moke!” Bango nyonso basilaki kolángwa, boyebi, bazalaki pene na motoba.

Na bongo alobaki: “Matondi, baninga.”

⁸⁶ Balobaki: “Soki mosuni ya nyama ya zamba na biso ezali malamumu na kolia, whisky na biso ezali malamumu na komela.”

⁸⁷ Mpe boyebi ndenge bazalaka, soki balángwe. Alobaki: “Te,” alobaki.

⁸⁸ Mpe bakotisaki lisasi na bondóki, mpe balobaki: “Sikawa okomela, soki te!”

⁸⁹ Alobaki: “Te. Te, nakomela te.” Mpe abandaki kotalisa ye bondóki. Alobaki: “Zela naino.” Alobaki: “Nazobanga kokufa te.” Alobaki: “Na—nazali kobanga kokufa te.” Alobaki: “Kasi na—nalingi koyebisa bino lisolo na ngai liboso ná kufa, ntina oyo namelaka te.” Alobaki: “Nazali moto ya Kentucky.” Alobaki: “Na mwa ndako moko ya banzete, na ntongo moko, mama moko alálaki wana, pene na liwa, abéngaki ngai na motó ya mbeto na ye, mpe alobaki: ‘Jack, tata na yo akúfaki ná ba-kálati na loboko, likoló na mesa, na molángwa.’ Mpe alobaki: ‘Komeka komela masanga te, Jack, ata ndenge nini.’” Mpe alobaki: “Natiaki maboko na ngai likolo na elongi ya mama na ngai. Mpe nalakáki Nzambe, lokola mwana moke ya mibu zomi, ete nakotikáláká komela masanga te.” Alobaki: “Natikálá komela yango te.” Mpe alobaki: “Sikawa soki olingi kobeta masasi, béta yango kaka.”

⁹⁰ Mpe ntango molángwi yango atómbólaki bondóki na ye mpe apesaki ye lisusu molangi yango na mpwasa, alobaki: “Mela yango, soki te nakobeta masisi!” Mpe na mbala moko, bondóki moko ebetaki mpe molangi yango epanzanaki.

⁹¹ Na mopanzi ya ngomba, mwa elenge cow-boy moko azalaki wana, elongi ebébá, mpisoli ezalaki kokita ye na matáma. Alobaki: “Jack, ngai mpe naútá na Kentucky. Napésáká elaka na mama moko moko, kasi nabúkaki elaka na ngai.” Alobaki: “Nazalaki kozela ete mibali oyo bálángwa mpenza, nalingiki koboma etonga na bango mobimba, ata bongo, mpe kozua wólo oyo bazalaki na yango.” Alobaki: “Kasi nazali molangwi masanga mpe nasálá mabe. Kasi,” alobaki, “nandimisami ete ntango makelele ya masasi na ngai eyókanaki na ba-ngomba ya Lola, mama ayokaki ngai kolápa ndai ete nakosala yango lisusu te.” Mpe kuna, na ngolu na Nzambe, akambáki bato nyonso wana epai na Klisto, baoyo nyonso bazalaki wana.

⁹² Bomoni, mai ezalaka na eloko moko ya ndenge mosusu, eloko moko na ntina na kosilisa mposa. Likambo oyo nalingaki koloba ezalaki, kokóma esika mai ezali, ntango ozali na mposa ya mai. Esálaka eloko moko kati na moto, kokóma na esika oyo mai ezali, ntango ozali na mposa.

⁹³ Sikawa, Alobaki: “Natikeli bino kimia na Ngai. Napesi bino kimia na Ngai.” Ezali kimia lokola oyo mokili epésaka te, kasi lolenge Ye apésaka yo kimia. Kimia na Ye esílisaka mposa na biso. Soki tozali na mposa makasi ya kimia, na bongo tózua mpio kati na kimia na Ye, mpo na koyeba ete tozuaka kimia elongo ná Nzambe na nzela na Nkolo na biso Yesu Klisto. Ye nde ya biso Mopesi-kimia oyo esilisaka mposa na biso ya mai.

⁹⁴ Molongo oyo elobi ete Azali Bilei ya solo mpe Bimeli ya solo. Natiaki elembo moko ya moke awa, na molongo ya 57: “Bilei ya solo mpe Bimeli ya solo.” Bóyoka eloko oyo Alobaki awa.

Mpe lokola Tata na bomoi asili kotinda ngai, mpe ngai nazali na bomoi mpo na Tata na Ngai: boye ye oyo akoliaka ngai, akobika mpo na ngai.

⁹⁵ Na elobeli mosusu: “Tata atindaki Ngai, mpe Nazali kobika na nzela na Ye. Mpe moto nyonso oyo ayei epai na Klisto asengeli kobika na nzela na Klisto.” Oh, la la, yango mpenza, yango nde elambo. Yango nde elambo ya solosolo oyo bomónaka ntango moto akómi kobika na nzela na Klisto.

⁹⁶ Sikawa, banzoto na biso ezalaka na mposa ya bilei ná bimeli mokolo na mokolo, mpo na kobika, banzoto na biso ya mosuni. Soki tolei mpe tomeli mokolo na mokolo te, na ntango wana, nzoto na biso elembaka. Eloko moko ezalaka na kati na biso oyo esalaka ete tosengeli kolia. Bilei ya mokolo moko ekoumela mpo na mokolo oyo elandi te. Osengeli kolia mokolo na mokolo, mpo na kopesa makasi na nzoto oyo ekúfaka. Okoki kokóba kobika, kasi okokóma na bolembu koleka. Mpe na mokolo ya mibale, okokóma lisusu na bolembu koleka. Mpe na mokolo ya misato, okolemba makasi.

⁹⁷ Ee, yango nde tosalaka mbala mingi na ngámbo ya molimo. Bomoni, mokolo na mokolo tosengeli kosolola ná Klisto. Tosengeli kosolola ná Ye mokolo na mokolo. Tosengeli kobongisa makambo elongo ná Ye mokolo na mokolo. Polo alobaki: “Nakufaka mokolo na mokolo.” Bomoni? “Mokolo na mokolo, nakufaka; atako nazali na bomoi, ezali ngai te, kasi Klisto azali kobika kati na ngai.” Boye, soki nzoto na yo esengeli na bilei mokolo na mokolo, mpe na bimeli mokolo na mokolo, mpo na kobika, nzoto na yo ya molimo esengeli na Bilei ya molimo mpe na boyokani ná Nkolo mokolo na mokolo, mpo na kobika. Iyo. Yesu alobaki: “Moto akobika bobele na lipa te, kasi na Liloba nyonso oyo ebimakaka na monoko na Nzambe.” Boye, mokolo na mokolo, tosengeli koyekola Biblia. Bato mosusu bayekolaka Yango ata moke te. Bamosusu bazuaka Yango mbala mibale to

misato na mobu. Kasi, mondimi ya solosolo, oyo akóli mpenza na molimo, atángaka Biblia na ye mokolo na mokolo, mpe asololaka ná Nkolo. Ya solo. [Maloba mazangi na eteni oyo ya bande—Mok.] Asengeli kosala yango. “Moto akobika bobele na lipa te, kasi na Liloba nyonso oyo ekobimaka na monoko na Nzambe.”

⁹⁸ Sikawa, ntina mosusu oyo toliaka, ezali mpo na kokém-bisa nzoto na biso kotelemela makono. Soki olei te, mpe otiki ete nzoto na yo élemba, na bongo ekoki kozua makono. Makono ekokóta na makila, na ntango wana esili mpo na yo. Soki makila na yo ezali makasi mpe peto te, ee, na boye bokono ekokóta mbala moko na kati ya makila na yo. Boye osengeli kolia bilei ya malamú oyo esengeli mpo makila na yo ézala ntango nyonso malamú. Soki te, ekobénda makono na nzoto. Yango nde likambo ná Baklisto ebele.

⁹⁹ Lokola milóna ekolaka na kati ya ndako ya molunge. Boyebi, soki ozui molóna oyo euti na ndako ya molunge, osengeli kobémbelisaka yango. Eyebi makambo ya ntango te. Eyebi kongenga ya moi te ná nyonso wana, bazalaki kozipa mpe kobémbelisa yango. Mpe yango nde likambo ná Baklisto ebele ya maloba, bazali milóna ya ndako ya molunge. Ya solo, mikrobe nyonso elandaka yango! Boyebi, kaka ba—ba . . . Kaka milóna ya—ya botaú nde basengelaka komwangisela yango nkisi, to, milóna oyo esangisámá.

¹⁰⁰ Boyebi, soki ozui ngombe ya Hereford mpe otiki yango na matiti, mpe soki otiki ngombe ya longhorn kuna, ngombe oyo ya longhorn ekoki komilukela nzela mpo ezali ngombe ya solosolo. Kasi soki ozui ngombe ya Brangus to ya Hereford, oyo euti na kosangisama, mpe oyo esangámi, ezali ngombe kitoko ya kotala na miso, ya solo, ezali monene mingi mpe na nzoto kolongono mpenza, kasi soki otiki yango na matiti, ekoki komilukela nzela te. Ekokufa! Esengeli kobémbelisama. Bomoni?

¹⁰¹ Mpe yango nde likambo lelo, tozali na Baklisto oyo balátaka kitoko koleka, ba-losambo ya minene koleka, mpe bazali kotángá mingi, likindo mingi, kasi basengeli ntango nyonso kobémbelisa bango, osengeli komona makambo lokola bango, soki te ezali komona ata moke te. Eloko oyo tosendeli na yango ezali Baklisto ya solosolo, baoyo babotami na nsé na Makila ya Nkolo Yesu, baoyo babikaka uta na likindo ya lingomba te, kasi uta na Liloba na Nzambe, elambo elongo ná Klisto. Liloba ezali kokóta kati na mondimi, nzoto na ye ya—ya molimo ezali kokém-ba. Azali bebé ya ndako ya molunge te!

¹⁰² Motei moko alobaki lelo, nayokaki ye, alobaki yango na radio moko, alobaki ete ntango akómaki na etúka oyo, azalaki na mpasi makasi ya sinus, mpe bazaláki koloba na ntina na lipasó. Mpe balobaki ete bakosala *boye* na *boye*, ete bakopasola ye mpe bakosala lipaso, mpo na kolongola eteni ya ba-glande ya sinus, elingaki kozindisa elongi na ye na kati, mpe bongo

na bongo ndenge wana. Mpe alobaki ete azaláki komela nkisi ebele mpenza. Emonanaki lokola asengelaki komela bankisi mingi mpenza. Kasi ntango akómaki epai ya monganga moko malamu ya Moklisto, monganga yango alobaki: “Tóbosana nkisi mpe tóbosana lipasó, mpe tókémbisa nzoto yango mpo ékoka kotélemela sinusite.” Yango nde!

¹⁰³ Likambo nini esalaka ete bato bábika lisusu ntango molai te ndenge bamesánáká? Tosengeli kozua tonga mpo na eloko *oyo* mpe tonga mpo na eloko *oyo wana*, mpe komimwangisa nkisi ya ndenge na ndenge na nzoto na biso. Esálaka nini? Ekómisaka biso petepete, minene, bílemba, ntina te. Na ntango oyo moto ya ntango ya kala. . . Ee, tókomi kozua malali nyonso maladi. Sikawa bakómi kobéla maláli oyo ekoki kobélama te mpe nyonso wana.

¹⁰⁴ Nakómaki na Afrika, nakokaki kozua mángwele ya malaria te. Kasi soki ngungi oyo epesaka malaria ékitaka na loboko na ngai, nalingaki kozua malaria. Ngungi yango esalaka makelele te, mpe okoyeba na mpasi. Ekitaka na loposo, ekitaka na yango pete, mpe esili, ozui yango. Soki otikali na bomoi, okozala na yango mibu zomi na mitano. Na nsima mbala mosusu okokufa ná yango. Mpe bakóló-mboka bazalaki na kati ya mwa bandako na bango, ná ba-ngungi na makolo mobimba, bazalaki bolumbu. Bangungi koswáká bango, bangungi oyo epésaka malaria, kasi ezalaki kotungisa bango te. Mpo na nini? Bakokaki lisusu kozua yango te. Basilaki kokatama mángwele ya Nzambe.

¹⁰⁵ Mpe yango nde likambo ná bato lelo. Yango nde likambo ná lingomba. Tozui mangwele mingi ya bana ná likindo ya bato, na lolenge ete tomwangiselami nkisi nzoto mobimba. Oyo tosengeli na yango ezali mángwele ya Nzambe na nzela ya Liloba ya Nkolo Nzambe. Moto akóbika mokolo na mokolo na Bilei ya lolenge wana, mpo na kokémbisa elimo na ye ya mangwele ya makono ya molimo oyo etondi mpe ezali kopalangana na mboka mobimba. Nakomáki makambo mingi na ntina na yango, kasi nasengeli kokáta.

¹⁰⁶ Sikawa, bómikémbisa, bómilengela mpo na mángwele. Sikawa, tobíkaka ná yango, banzoto na—na biso esengeli kozala na yango. Soki te, na bongo makono ya ndenge na ndenge ekobéta biso. Mpe Liloba na Nzambe, wana tondimi Yango mpe toyambi Yango na nzela na elambo: “Nkolo, Liloba na Yo ezali Solo.”

¹⁰⁷ “Lingomba na ngai elobaka ete moto azali na ntina ya kobótama mbala mibale te. Balobaka: ‘Kopesana mbote ya loboko nde kobótama mbala mibale.’ Balobaka: ‘Komwangisa mai.’ Balobaka makambo mosusu nyonso oyo, ete: ‘Ezali yango, Tata, Mwana mpe Molimo Mosanto.’” Kasi Biblia elobi ete tóbatisama na Nkombo na Yesu Klisto. Bomoni? Sikawa, kende liboso ná batonga oyo esalemi na bato soki olingi, okokóma

Moklisto oyo asalemi na bato. Bomoni? Oyo wana olingi yango te.

108 Okoki kozua Bomoi te, soki na nzela na Klisto te. Sikawa Liloba na Ye esálaka eloko nini? Ekémbisaka nzoto na biso ya molimo, epesaka yango makasi, wana tozali na lisangá ná Ye, mpo na kotelemela zabolo.

109 Okoloba: “Ndeko Branham, olobi nini na ntina na ‘kosolola kati na Liloba na Ye?’”

110 Iyo, Azali Liloba. “Na ebandeli Liloba azalaki, mpe Liloba azalaki elongo na Nzambe, mpe Liloba azalaki Nzambe. Mpe Liloba akómaki mosuni mpe afandaki elongo na biso.” Mpe tosengeli kolia nzoto na Ye. Na bongo nzoto na Ye ezali Liloba na Ye, mpo Ye azali Liloba. Mpe Alobaki, na Santu Yoane 15: “Soki boumeli kati na Ngai, mpe elambo na Ngai, Liloba na Ngai, eumeli kati na bino, na bongo bokoki kosenga oyo bolingi, mpe ekopesamela bino.” Ezali yango mpenza. Ezali ya solo. Bomoni, bósenga oyo bolingi!

111 Ozali kosala nini? Ozali kokémbisa nzoto na yo, kozua mangwele ya . . . Soki moto moko ayei koloba: “Oh, lingomba na biso endimaka likambo ya kogánga te.” Bomoni, yo okémbá. Nini? Ozwi elambo kati na yo, Liloba. Mpe okátámá mangwele na yango. Soki bolema moko boye ekoti, ezali nini? Soki ezáangi Liloba kati na yango, na bongo ndimisáma mpenza ete ezali lokuta. Ata ezali komonana likambo ya solo ndenge nini, soki ezali Liloba te, tika yango pembeni. Ya solo, tika yango pembeni. Ata esáli eloko nini, esengeli kokokana na Liloba!

112 Na libondeli, ndenge nazalaki koloba maloba ya Mika oyo atelemaki wana, bótala, emonanaki mpenza likambo moko ya malamu, Yisraele ezalaki wana, mpe eteni ya mabelé wana ezalaki ya bango. Bapaya wana bakótáki kuna mpe babótolaki bango yango mpe basilaki kotonga ba-ndako na bango moko, mpe bafándaki na eteni ya mabelé oyo Nzambe apesáká bango. Boye, emonanaki lokola basakoli ya Baebele nkama minei wana bazalaki na elonga. Kasi, boyebi, Yósafata azalaki na eloko moko oyo ezalaki ya molimo, alobaki: “Ozali na mosusu te?”

113 Alobaki: “Nazali na mosusu, kasi,” alobaki, “nayinaka ye. Eloko bobele moko ye asalaka ezali kosakola mabe.”

Alobaki: “Kende kozua ye mpe tóyoka ye.”

114 Mpe ayaki wana, alobaki: “Kende, kende kuna, kasi namoni Yisraele kopanzana lokola bampate bazáangi mobateli.” Na nsima alobaki emononeli na ye.

115 Sikawa, ya nani nde ezali solo? Emonanaki lokola basakoli nkama minei bazalaki na elonga. Bato nkama minei oyo bayekolaki malamumu, balobi: “Kende, Yawe azali na yo.” Sedekiya azalaki ata na—na—na—azalaki na . . . Sedekiya asálisaki máseke mibale ya ebende. Alobaki: “Na nzela na

yango nde bokobengana bapaya yango na mboka.” Na ntembe te, azalaki na elonga. Ayebaki ete azalaki na elonga. Kasi, bomoni, azalaki na libunga.

¹¹⁶ Mpe awa, Mika, moto moko atélemelaki bato nkama minei, mpe alobaki: “Soki okei kuna, Yisraele bakopalangana, ekozanga mobateli-mpate.”

¹¹⁷ Mpe bamosusu balobaki: “Kende, Yawe azali na yo!” Sikawa, na ndenge makambo ezalaki, bazalaki koloba solo, mboka yango ezalaki mpenza ya Yisraele. Kasi Liloba ya Nkolo esilaki kokweisa Akába, boye ndenge nini Nzambe akokaki kopambola oyo Asilaki kokweisa?

¹¹⁸ Tokómi wana lelo. Bomoni? Liloba ya boyokani ezalaki kati na Mikaya. Sikawa, soki ozali kosolola ná Nzambe na koliáká elambo ya solosolo, mpe molimo na kati na yo ezángi boyókani ná Liloba oyo, ozali kosangana ná Nzambe te, ozali kosangana ná milimo mabe. Mpe bayebi komekola mpenza! Biblia elobaki: “Na mikolo ya nsuka bakopengwisa, tóloba, ata Baponami mpenza, soko nde ekokoka. Kasi likoló ná nsé ekoleka, kasi Liloba na Ngai ekoleka te.” Mpe soki... Polo alobaki, na Bagalatia 1:8: “Soki mwanje na likoló ateyi nsango mosusu libanda na Oyo bosili koyoka, álakelama mabe.” Ata mwanje! Na lingomba ya ebandeli, ntango bato wana, lokola Santu Martin, Irénée, bato ya bulee wana, ntango zabolo amonanaki lokola mwanje ya pole. Kasi, bótala malamú, akozala mwa moke libanda na Liloba.

¹¹⁹ Amonanaki epai ya Eva lokola mwanje ya pole, ayebisaki ye: “Na ntembe te, Nkolo alobaki *boye*, Nkolo alobaki *boye*,” kasi ayókanaki ná Nzambe te, kino na nsuka mpenza. Mpe lolenge wana nde boyokani ya lokuta esálemaka lelo. Ntango bato bakanisi ete bazali kosámbela Nzambe, mpe babóyi kotósa Liloba, ezali boyokani ya lokuta.

¹²⁰ “Soki boumeli kati na Ngai, mpe Liloba na Ngai eumeli kati na bino, na bongo bósenga oyo bolingi,” bomoni, “mpe ekosalema.” Sikawa, ekoki te kosimba mbala moko, bongo ésimba te mbala oyo elandi. “Soki boumeli kati na Ngai, mpe Maloba na Ngai eumeli kati na bino,” elingi koloba, kotikala wana. *Koumela* elingi koloba “kopema wana, kotikala kaka wana.” Iyo, e—ezali mángwele na makono ya masumu.

¹²¹ Sikawa, nakosilisa na koloba liloba moko oyo sikawa, liboso tókende na mésá ya elámbo. Makila ná Nzoto ya Nkolo, oyo esangisami ná kondima, yango nde Makila ná Nzoto, yango nde Molimo ná Liloba, oyo esangisami ná kondima, epesi Bomoi ya Seko. “Ye oyo akolia Mosuni na Ngai mpe akomela Makila na Ngai azali na Bomoi na Seko, mpe Nakosekwisa ye na mokolo ya nsuka.” Yango mpenza. Ezali nini? Elambo ya Nkolo. Liloba ná Molimo, Bomoi yango ezali na kati ya Makila, Liloba ná Molimo epesi Bomoi na Seko, na nzela ya kondimela Nkolo.

122 Libondeli na ngai yango oyo, wana nazali komona nsuka kobelema mpe komona ete, na miníti moko to mosusu, likambo moko ekoki kosalema, mpe nayebi ete totikali lisusu mosika te na Boyei na Nkolo:

Nkolo, na bongo na Nkombo na Nkolo Yesu, Mwana na Nzambe, tika ete názua Liloba, Mopanga, mpe nápepa Yango na kondima nyonso oyo nazali na yango, mpe nápasola nzela na ngai katikati na banguya nyonso ya milimo mabe, kino námona Yesu, na nzela na kosangana na Liloba na Ye.

123 Bósangana ná Liloba na Ye. “Soki boumeli kati na Ngai, mpe Liloba na Ngai eumeli kati na bino, na bongo bósenga Ngai eloko oyo bolingi mpe ekopesamela bino.” Kitoko mingi! Wana nde elambo ya solosolo ná Liloba mpe Molimo, ná kondima mpo na kopepa Yango elongo, ete: “Bósenga oyo bolingi, mpe ekopesamela bino.” Tóbondela.

124 E Nzambe Tata Mosanto ya ngolu ná lokumu, NGAI NAZALI ya monene, El-Shaddai, epai na Abraham. E Nzambe, elambo monene oyo ya Nkolo epésaka mpenza Bomoí na Seko, mpe ekátaka mángwele na lolendo, Ekataka mpenza mangwele na kozanga kondima, Ekátaka mángwele ya masumu ya mokili! Ezali elambo, ná bolingo ya Nzambe mpo na Tata na biso na Likoló. Mpe na nzela ya boyengebene ya Yesu Klisto biso tozui makoki ya koya na mésá oyo. Mpe tobondeli, Nkolo, ete Ópésa makoki yango na moko na moko na biso na mpokwa oyo, kati na Molimo. Limbisa biso. Mpe tolingi ete banzoto na biso ya molimo ékóla. Tozali na ntina ya kokóta na lingomba to denomination moko boye te. Tolingi kotonga nzoto ya molimo, na kokatama mángwele ya masumu, kino na esika oyo mposa ya kosala mabe ézala lisusu te, mpe na esika oyo Molimo Mosanto ákoka kozua Liloba na Ye Moko ná bibebu na biso, mpe áloba Yango mpo ézala ya sika mpenza ndenge Elobamaki mokolo wana, mpo Ezali Molimo moko oyo ezalaki kati na Nkolo Yesu. Nabondeli, Tata, ete Ópésa biso yango.

125 Bangonga ezali kosila. Toyebi te ntango nini moto ya nsuka akobikisama. Kasi nabondeli na mpokwa oyo, Nkolo, soki ezali na baoyo awa oyo bayebi Yo te lokola Mobikisi na bango, tika ete bámona Yo na mpokwa oyo, wana bakoya na mai ya libatisi, lokola ekaniseli, mpo na kotatola na lisanga ya bandimi oyo ete bandimi lisoló yango, ete Yesu ya Nazarete abótamaki na mongondo Maria, mpe abomamáki, abákamaki na ekulusu na Ponce Pilate, mpe asékwisamaki na Nzambe mokolo ya misato, mpe afandi na loboko ya mobali ya Bonene na Ye, na mpokwa oyo, azali ntango nyonso na bomoi mpo na kolobela biso.

126 Sálá, Nkolo, ete moto moko yango, oyo akotosa mibeko ya Biblia: “Bóbongola mitema, moko na moko na bino, mpe bóbatisama na Nkombo na Yesu Klisto mpo na bolimbisi ya masumu na bino. Mpamba te nkombo mosusu ezali te na nse

ya Lola, oyo epesami na bato, oyo bosengeli kobikisama na yango.” E Nzambe, tika ete bato bámona bosembo na yango, mpe Liloba oyo ekweyaka te: “Nkombo mosusu ezali te na nsé ya Lola, oyo epésami na bato, oyo bosengeli kobikisama na yango, bobele na Nkombo na Yesu Klisto.” Yango wana, ntóma alobaki: “Bóbongola mitema, moko na moko na bino mpe bóbatisama na Nkombo na Yesu Klisto mpo na bolimbisi ya masumu, mpe bokozua likabo ya Molimo Mosanto. Mpamba te elaka yango ezali mpo na bileko nyonso, baoyo nyonso Nkolo Nzambe na biso akobenga.” Sálá, Nkolo, ete bato mingi bábéngama na mpokwa oyo.

¹²⁷ Mpe elobamaki lisusu, na Nkolo na biso ete: “Moto moko te akoki koya epai na Ngai soki Tata na Ngai abendi ye te, mpe baoyo nyonso Tata asili kopesa Ngai bakoya epai na Ngai. Bampate na Ngai bayókaka Mongongo na Ngai.” Mopaya, mpe soki mopaya moko alobi, mongongo oyo elongobani na Makomi te, noki-noki bampate bakoyeba yango. E Nzambe! Mpe soki ezali Mongongo na Yo, Biblia, oyo Yango elobi, bampate nyonso bakoyoka Yango, mpo Ezali Bilei ya bampate. Bauti kosangana. Bayebi lolenge ya Bilei oyo Tata aleisaka bango. “Moto akobika bobele na lipa te, kasi na Liloba nyonso oyo ekobimaka na monoko na Nzambe.” Sálá, Nkolo, ete bato mingi bámona, básosola mpe báya epai na Yo na mpokwa oyo.

¹²⁸ Baoyo bazangi Molimo Mosanto, tika ete bápusa yango na ngonga mosusu te. Ntango mosusu ngonga ekosila koleka nsima na ngonga mosusu. Ntango mosusu bakozala lisusu awa te.

¹²⁹ Mpe, Tata, wana tosangani zinga-zinga na mesa sikawa mpo na kolia etaliseli ya nzoto na Yo oyo ebukanaki, tobondeli ete, soki lisumu ezali katikati na biso, Nkolo, limbisa biso. Olobaki: “Ntango bokosangana, bózelana bamoko na bamosusu.” E Nzambe, soki lisumu moko ezali kati na eyanganelo oyo, ata esika nini, nabondeli ete Makila na Yesu Klisto ékabola mobali yango ná lisumu na ye, to mwasi yango, elenge mobali to elenge mwasi yango. Mpe, Tata, nabondeli mpo na ngai moko, ete Okababola ngai ná ntembe nyonso, ná lisumu nyonso, ná kozanga kondima nyonso, na nyonso oyo . . . Toyebi ete kozanga kondima ezali lisumu. Yango nde lisumu bobele moko oyo ezalaka. “Ye oyo akondima te asili kokweisama.” Mpe lisumu bobele moko oyo ezalaka, ezali kozánga kondima Liloba na Nzambe. Mpe, Tata, soki kozanga-kondima moko ezali kati na ngai, limbisa ngai, E Nzambe, kútu ezali mingi, mpe nabondeli ete Ólimbisa ngai. Limbisa eyanganelo na ngai oyo Opesaki ngai na mpokwa oyo, mpe leisa bango na Liloba. Kokisa yango.

¹³⁰ Mpe, wana tozali kolia bikaniseli mike oyo, ya nzoto oyo ebukanaki, ya Ye Oyo asekwaki longwa na bakufi mpe azali na bomoi libela na libela katikati na biso, tika ete tóyamba elámbo uta na Ye, Nkolo, kosangana ya Molimo Mosanto. Kokisa yango, Tata. Tosengi yango na Nkombo na Yesu. Amen.

¹³¹ Sikawa, mpo na bino baoyo bosengeli kokende mpe bokoki kotikala te na miníti zomi na mitano ya mosala ya elambo. . . Tozali bato mingi te, baoyo tokolia elámbo. Ezali elámbo oyo ekangámá te. Ezali mpenza mpo na mondimi nyonso oyo azali Moklisto. Nzambe akátá ndelo te katikati na ba-Batiste ná ba-Metodiste, mpe bongo na bongo. Bisó nyonso, na Molimo moko, tobátisami kati na Nzoto moko, mpe tozali bana-mboka ya Bokonzi na Nzambe. Mpe soki moto moko azali katikati na biso, oyo azali mopaya, ngai nazalaka awa mingi te, mpe nayebe te nani asámbelaka awa mpe nani asámbelaka awa te. Bómikanisela, ata osámbelaka na lingomba nini, etali yango ata moke te. Kútu, Lingomba ezali bobele moko, mpe bakótaka Kuna te, babótamaka Kuna. Ya solo. Babótamaka na Lingomba ya Nzambe yango. Mpe tobondeli ete óyamba Klisto na mpokwa oyo, ósangana ná Ye wana tokomikanisela nzoto na Ye oyo ebukanaki, ná biloko mike oyo tokolia, ya pásika, mpe tika ete Nzambe ámwangisa mitema mpe lisosoli na biso ná Makila.

¹³² Sikawa, bakoya na elambo, mpe tokotángá sikawa na Bakolinti ya Liboso, mokapo ya 12. Mpe tokolia elambo mbala moko nsima na yango, mpe totii motema ete Nzambe akopambola bino mingi koleka. Bongo, kaka na ntango tokosilisa kotángá yango, to liboso tótángá yango, soki osengeli kokende, ee, okoki kobima na kimia. Na bongo bózála lisusu elongo na biso mokolo ya Misato na mpokwa, ná mokolo ya Lomingo na ntongo mpe mokolo ya Lomingo na mpokwa. Soki okoki kotikala mpo na kolia elámbo elongo na biso, tokosepela mingi soki osali bongo. Bongo mbala moko nsima na yango, ekozala Nkolo. . . ekozala mosala ya libatise, ekosalema nsima na miníti pene na zomi na mitano, to ekoleka ntuku mibale te, nabanzi. Bakolinti ya Liboso, mokapo ya 11, molongo ya 23.

. . . yango ezuaki ngai epai na Nkolo mpe epesaki ngai bino ezalaki ete, Na butu wana ekabamáki ye. . . Nkolo Yesu akamati lipa:

Mpe esili ye kopesa matondi, abuki yango, . . . alobi ete, Bózua, mpe bólia: oyo ezali nzoto na ngai mpo na bino: bósalaka boye mpo na ekaniseli na ngai.

Bobele bongo na kopo, mpe nsima na kolia, alobi ete, Kopo oyo ezali kondimana na sika kati na makila na ngai: bósalaka boye mbala na mbala ekomela bino yango mpo na ekaniseli na ngai.

Zambi mbala na mbala ekoliaka bino lipa oyo mpe ekomelaka bino kopo, bozali kosakola kufa na Nkolo kino ekoya ye.

Boye soko nani akolia lipa oyo te. . . soko nani akolia lipa, soko akomela kopo na Nkolo na motindo mobongi te, azali na ekweli na ntina na nzoto mpe na makila na Nkolo.

Tika ete moto amitala ye mpenza, mpe bongo ália lipa yango mpe ámela kopo yango.

Zambi ye oyo akoliaka mpe akomelaka na motindo mobongi te, akomiliela mpe akomimelela ekweli, soko akososola nzoto na Nkolo te.

Yango wana mingi kati na bino bazali na malali mpe na bolembu, . . . bamosusu basili kokufa.

Soko nde tokomisosola, tokozua ekweli te.

Nde wana Nkolo akosambisa biso, tozali kozua etumbu boye ete tokweisama esika moko na mokili te.

Bongo, bandeko na ngai, ekoyangana bino mpo na kolia, bozilianaka moto na moto moninga na ye.

¹³³ Sikawa, moko na moko na biso ábondela mwa moke na kimia, bóbondela mpo na ngai wana nazali kobondela mpo na bino. [Ndeko Branham abondeli na mongongo ya nse—Mok.] . . . ? . . .

Kokisa malómbo oyo, Nzambe na-Nguya-nyonso. Límbisa biso mabe na biso, biso mpe tolímbisi baoyo basalaki biso mabe. Tosengi yango na Nkombo na Yesu Klisto. Amen.


¹³⁴ Biteni mike oyo, ezali lipa kascher, esalemi kozanga mafuta, bikelá-kela, mpe bongo na bongo, ezali kotalisa nzoto ya Nkolo. Ezali libúngutulú te, ebukani biteni-biteni. Ezali mpo ezali kotalisa nzoto na Ye oyo ebukanaki, oyo ebukanaki mpo na biso. Mpe tika ete Nzambe ápesa mapamboli na Ye na moto nyonso oyo akolia yango. Sikawa, ezali nzoto yango te, ezali bobele kotalisa nzoto yango. Ngai nazali na nguya moko te, moto mosusu moko te azali na yango, mpo na kokómisa yango eloko oyo ekeseni na lipa. Kaka Nzambe. Mpe yango nde Ayebisaki biso, ete tólia lipa oyo mpe tómela kopo ya vinyo oyo. Sikawa tógumba mitó.

¹³⁵ Nzambe na Bulee Koleka, oyo biso tozali basali na Ye, na Nkombo na Yesu Klisto, bulisa lipa oyo mpo na mosala oyo esengeli kosala, mpo, wana tokoyamba yango, bómikanisela ete Nkolo na biso abákamaki na ekulusu; ete nzoto na Ye, oyo ezalaki ya motuya mpe ya bulee, ezuaki ba-mpota, ekotaki banzube ná bansété, mpo na biso, mpo na nzela na nzoto na Ye oyo ezokaki, Molimo oyo epesaka biso Bomo na Seko éya. Tika ete, Nkolo, wana tozali kolia yango, tózua ngolu mpo na mobembo, ndenge Yisraele basalaki mibu ntuku minei na lisobe, kasi moto na bolembu moko te azalaki kati na bango. Tata Nzambe, kokisa yango, wana tobondeli ete Óbulisa lipa oyo, lipa kascher, mpo na kosalela oyo yango ekanamaki. Na Nkombo na Yesu. Amen.

¹³⁶ Kopo ya Kondimana na Sika, Makila. Nakanisi loyembo oyo:

Úta namóná liziba wana na nzela ya kondima
Oyo mpota na Yo ezali kobimisa,
Bolingó ya lisiko ekómá mokonza na ngai,
Mpe ekozala bongo kino liwa na ngai.

¹³⁷ Ntango namonaka makila oyo, mbuma ya vinyo, makila ya mbuma ya vinyo, nayebi ete etalisaka Makila oyo ebimaki uta na nzoto ya Nkolo Yesu. Tika ete moto nyonso oyo akomela yango ázua Bomoi na Seko, maladi ébima na ba-nzoto na bango, kolemba mpe bolembu, minyoko étika bango, zaboló (na lolenge nyonso) átika bango, mpo bázua makasi mingi, bokolongono na nzoto mpe Bomoi na Seko, mpo pole na bango éngenga liboso na ekeke ya nkanza mpe ya ekobo oyo tozali kobika kati na yango, mpo bákumisa Nzambe.

¹³⁸ Tata na Likolo, topesi Yo mbuma ya vinyo yango. Na Nkombo na Yesu Klisto, búlísá yango, mpo étalisa Makila ya Mwana na Yo, Yesu, kati na Yango nde tozali na: “Azokisami mpo na masumu na biso, na mapipi na Ye biso tobikisamaki.” Sálá, Nkolo, ete Bomoi éya epai na biso, Bomoi na Seko na kofuluka mingi, mpo tókoka kosalela Yo malamú koleka, tózua makasi mpe bokolongono ya nzoto mpo tókende bipai na bipai, esika oyo tokoki kosalela Yo, esika nyonso oyo Okobenga biso. Pesa biso mapamboli yango, tobondeli na Nkombo na Yesu. Amen. 

62-0204 Elambo
Branham Tabernacle
Jeffersonville, Indiana U.S.A.

LINGALA

©2025 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Liyebisi ya makoki ya mokolo-eloko

Makoki nyonso ekopesama na ndingisa. Búku oyo, ekoki kozala imprimé na masíni ya ndako mpo na yo moko to kokabama, ofelé, lokola esalelo mpo na kopalanganisa Nsango Malamu ya Yesu Klisto. Búku oyo ekoki kotekama te, koyikanisama te, kotiamana na site internet te, kobombama mpo na kolukaluka te, kolimbolama na nkota mosusu te, to kosalela yango mpo na kosenga misolo te, kozanga ndingisa ekomami mpenza na Voice Of God Recordings®.

Soki olingi koyeba makambo mosusu to kozua bisalelo mosusu, koméla:

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org